

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ
Предсједнику, Ивану Брајовићу



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	26. 05	2020. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-64-2/20-34/2.	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Поштовани,

Приликом предаје посланичких питања за Четврту посебну сједницу Првог редовног засиједања у 2020. години техничка служба Клуба посланика Демократског фронта је направила техничку грешку код посланичког питања које је упутио посланик Славен Радновић потпредсједнику Владе Црне Горе Милутину Симовићу. Овим путем Вам се обраћам да доставите г-дину Симовићу исправљено питање.

У прилогу Вам достављам посланичко питање.

Подгорица,
26. мај 2020. године

Шеф Клуба посланика Демократског фронта

Милутин Ђукановић

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ
Предсједнику, Ивану Брајовићу

На основу чл. 187 Пословника Скупштине Црне Горе, потпредсједнику Владе Црне Горе, Милутину Симовићу постаљам следеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Потпредсједниче Симовићу,

Зашто је финансијска помоћ Владе Црне Горе својој привреди и становништву, који су погођеним кризом насталом мјерама за сузбијање епидемије Корона вируса, мања у односу на све земље региона и Европске уније, рачунајући издвојена средства у односу на БДП, ако смо лидер у региону и једна од најбрже растућих економија у Европи?

Образложење ћу дати на самој сједници.
Одговор тражим и у писаној форми.

Подгорица,
25. мај 2020. године

Посланик Демократског фронта

Славен Радуновић



СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ
Предсједнику, Ивану Брајовићу

На основу чл. 187 Пословника Скупштине Црне Горе, министру пољопривреде и руралног развоја, Милутину Симиовићу постављам следеће

CRNA GORA СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ	
PRIMLJENO:	25.05 20.20 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/20-34
VEZA:	
EPA:	
SKRACENICA:	PRILOG:

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Министре Симиовићу,

Зашто је финансијска помоћ Владе Црне Горе својој привреди и становништву, који су погођеним кризом насталом мјерама за сузбијање епидемије Корона вируса, мања у односу на све земље региона и Европске уније, рачунајући издвојена средства у односу на БДП, ако смо лидер у региону и једна од најбрже растућих економија у Европи?

Образложење ћу дати на самој сједници.
Одговор тражим и у писаној форми.

Подгорица,
25. мај 2020. године

Посланик Демократског фронта

Славен Радуновић





Vlada Crne Gore
Potpredsjednik Vlade za ekonomsku
politiku i finansijski sistem

Adresa: Karađorđeva bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 828
fax: +382 20 482 926

www.potpredsjednikekon.gov.me



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21.07.	2020	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/20-34/4		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Br: 04-3665/2

Skupština Crne Gore
g-din Ivan Brajović, predsjednik

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Slavena Radunovića

Poštovani,

Poslanik, gospodin Slaven Radunović, postavio je sljedeće poslaničko pitanje na koje traži odgovor, u pisanoj formi, od strane potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja:

POSLANIČKO PITANJE

Zašto je finansijska pomoć Vlade Crne Gore svojoj privredi i stanovništvu, koji su pogođeni krizom nastalom mjerama za suzbijanje epidemije Korona virusa, manja u odnosu na sve zemlje regiona i EU, računajući izdvojena sredstva u odnosu na BDP, ako smo lider u regionu i jedna od nabrže rastućih ekonomija u Evropi?

Na postavljeno pitanje dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Poštovani poslaniče Radunović,

Prije svega, dozvolite da podsjetim da smo, zahvaljujući pravovremenim reakcijama Vlade, bili poslednja zemlja u Evropi koja je registrovala prvi slučaj zaraze COVID-om 19. Isto tako, sa ponosom možemo istaći da smo jedna od prvih COVID free zemalja u svijetu i to svega nakon 68 dana od prvog registrovanog slučaja.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji, te uspješnoj borbi sa pandemijom u ovoj fazi, za relativno kratko vrijeme omogućili smo nesmetano poslovanje većine djelatnosti, a već krećemo sa umjerenim i faznim otvaranjem granica.

Crna Gora je, kroz prethodnih par mjeseci, potvrdila spremnost da se izbori sa jednim ovakvim izazovom.

Podsjetiću Vas, svega par dana od uvođenja prvih restrikcija, predstavili smo prvi set ekonomskih mjera. Naime, 19. marta 2020. godine Vlada Crne Gore donijela je prvi set socio-ekonomskih mjera, u trajanju od 90 dana, u cilju ublažavanja negativnih efekata od epidemije novog COVID19.

Mjere su dominantno bile usmjerena na održavanje likvidnosti privrede kroz mogućnost odlaganja poreskih obaveza privrednim subjektima, po zahtjevu privrednog subjekta.

Izuzimajući očekivano redovno izmirivanje obaveza po ovom pitanju, od strane državnih institucija i lokalnih samouprava i privrednih subjekata u većinskom vlasništvu države ili lokalne smouprave, procijenjeno je da bi maksimalan fiskalni efekat ove mjere, ukoliko bi u potpunosti bio realizovan, iznosio cca 30-35 mil mjesečno, odnosno okvirno 100 mil € u period trajanja mjera, odnosno okvirno 2.2% BDP-a.

U cilju implementacije ovih mjera, Vlada je 31.3.2020. godine donijela Uredbu o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja i shodno Uredbi, u dosadašnjem periodu, zaključno sa 13.5.2020. godine, na 25.5.2020. godine zahtjeve za odlaganje poreske obaveze Poreskoj upravi dostavilo je 9.211 privrednih subjekata, a vrijednost odloženih poreskih obaveza iznosi preko 36.6 mil € uz evidentan trend rasta dostavljanja zahtjeva.

Pored navedenog, u okviru prvog seta mjera, indentifikovana je grupa najugroženijih građana kojima je obezbijeđena jednokratna finansijska pomoć u iznosu od 50€. Na osnovu specifikacija dobijenih od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, izvršen je obračun i isplaćena jednokratna finansijska pomoć za 8.593 porodice korisnika materijalnog obezbijeđenja u iznosu od 429.650,00€ i 12.012 korisnika sa najnižom penzijom u iznosu od 600.600,00€, odnosno ukupno 20.605 korisnika u ukupnom iznosu od 1.03 mil €.

Drugi set ekonomskih mjera koji je usvojen krajem aprila i čija je implementacija zapoceta u maju, odnosio se na direktnu državnu pomoć privredi, koja se ogleda u vidu subvencija za zarade zaposlenih. U zavisnosti od toga o kojim je preduzećima riječ, tj. da li su usled djelatnosti koju obavljaju i restriktivnih mjera koje su bile na snazi preduzeća morala da zatvore svoja poslovanja ili su pak bila ugrožena, Vlada Crne Gore obezbijedila je subvencije za njihove zaposlene u procentu od 50-100% minimalne bruto zarade za period od 2 mjeseca (april i maj).

Takođe, programom je posebno izdvojen sektor turizma kao posebno ranjiv sektor, ali i ona preduzeća čiji su zaposleni, usled mjera, morali biti u karantinu, samoizolaciji ili u svojim domovima, čuvajući djecu mlađu od 11 godina. Pored gore navedenog, drugi set sadržao je i druge olakšice za preduzeća, a to su odloženo plaćanje carinskih obaveza, brži povraćaj PDV-a, kao i jednokratnu pomoć u dijelu socijalno ugroženih kategorija društva.

Kada su u pitanju subvencije, zaključno sa 25. majem, isplatili smo blizu 15 miliona EUR subvencija (tačnije 14,96 miliona EUR), za bruto zarade za čak 58.411 zaposlenih u 13.658 privrednih subjekata.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kreiralo je poseban i izdavan program za pomoć i podršku tom sektoru.

U cilju obezbjeđivanja likvidnosti privrede, kreirane su i nove kreditne linije u paleti proizvoda Investicionog razvojnog fonda, kao i definisan ažurniji povraćaj PDV-a (sa 60 dana na 45 dana) i produžavanje limita carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga (sa 30 dana na 60 dana).

Kao i u okviru prvog paketa mjera, identifikovane su ugrožene kategorije stanovništva koje se, zbog negativnih posljedica epidemije, nalaze u stanju socijalne potrebe, a koje nisu bile obuhvaćene prvim setom mjera. Naime, kroz drugi paket mjera je obezbijeđeno davanje jednokratne novčane pomoći u vrijednosti od 50€ nezaposlenim licima na evidenciji kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a koja ne ostvaruju pravo na novčanu nakandu, kao i penzionerima koji dobijaju crnogorsku srazmjernu penziju, koja, skupa sa penzijom iz inostranstva, ne prelazi iznos najniže penzije od 128,82 EUR-a. Procjenjuje se da je riječ o cca 25.000 lica

Fiskalni efekat drugog seta mjera, procjenjen je na nivou od 75 mil €, odnosno 1.6% BDP-a, ukoliko bi svi privredni subjekti kojima je data mogućnost korišćenja benefita ovog paketa to pravo iskoristili.

Sumarno posmatrano, dosadašnja podrška kroz prvi paket mjera koja se procjenjuje na okvirno 2.2% BDP, drugi paket mjera koji se procjenjuje na 1.6 % BDP, i finansijska podrška Investiciono razvojnog fonda u okvirnom iznosu od 70 mil €, utvrđuje okvire podrške Vlade građanima i privredi u dosadašnjem period do 5.3% procijenjenog BDP-a.

Ubrzo ćemo predstaviti i treći paket mjera koji će biti razvojnog karaktera.

Sve što je do sada realizovano u smislu ekonomskog oporavka i daljeg razvoja, i što će biti realizovano u budućnosti, imaće za cilj, prije svega, dalje osnaživanje privatnog sektora, realizaciju postojećih i početak implementacije novih kapitalnih projekata i investicija, održavanje postojećih prihoda, te očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.


POTPREDSJEDNIK VLADE
mr Milutin Simović